

# ETH DIARI

Numerò 189  
diuendres 20 d'agost 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

## MÈS DE 150.000 PERSONES SE MANIFESTEN CONTRA MILOSEVIC



Mès de 150.000 ciutadans sèrbis s'a masseren deuant deth Parlament Federau iogoslau en Belgrad entà protestar contra eth president, Slobodan Milosevic, en ua manifestacion que comencè entà 19.20 ores.

Qu'ei eth prumèr viatge qu'era oposicion sèrbia s'acorropo en un acte d'ençà deth començament dera actuau campanha contra Milosevic, en tot que se multipliquen es rumors sus ues possibles eleccions anticipades en Sèrbia.

Era majoritat des partits dera oposicion, entre es quaus se tròbe era coalicion Aliança entà Cambis (SZP), anoncièren era sua assisténcia entar acte convocat per iniciativa deth G-17 (grop d'economistes independents sèrbis).

Un des líders dera oposicion, Zoran Djindjic, president deth Partit Democratic (DS), que domine era Aliança, estimèc que lèu 200.000 personnes aurien de participar ena assemblèa, organizada

deuant deth Parlament Federau, en plen centre de Belgrad. Se tracte d'ua "amassada de supòrt ath pacte entara estabilitat de Sèrbia", un document deth G-17 que prepause era formacion d'un govèrn sèrbi de transicion. Aguest govèrn serie format sonque per expèrti e premanirie en pògi mesi era celebracion d'eleccions anticipades. Pendent aguest periòde de transicion toti es partits politics demorarien ath marge deth poder. Es assistenti ara manifestacion revendicauen tanben era dimission de Milosevic e deth sòn regim.

Era trobada ei ua prova dera capacitat reau de mobilizacion dera fòrça opositora e, entad aquerò, quauqui responsables des partits en Govèrn declarèren qu'eth poder ei dispensusat a convocar eleccions auançades. Es darrères legislatives en Sèrbia sigueren en 1997. Eth mandat deth Parlament s'acabe en 2001.

## ETH PROFESSORAT D'ARANÉS ENTÀ ADULTS ORGANIZÈC UA JORNADA DE COORDINACION

Organizada pera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés -era OFEA- deth Consell Generau d'Aran, i aguec ua trobada en Vielha des professors qu'en tot depéner d'aguest organisme dan classes d'aranés entà adults, tant en Aran e era rèsta de Gasconha, com en Barcelona e Lhèida. Jusèp Loís Sans, coordinador dera OFEA, siguec eth responsable e animador dera trobada.

Era jornada aguec, peth maitin, ua exposicion sus "Metodologia der ensenhament d'ua segona lengua" a cargue de Conxita Navarro, qu'ei coordinadora des classes de catalan en Lhèida depenen-tes deth Consorci de Normalització Lingüistica

del Català dera Generalitat de Catalunya. Pendent era tarde se hec ua session de presentacion tòs mèstres deth programa Meddia Aranés per part de Lisa Escala, e d'ETH DIARI per part deth nòste editor e director.


Tanben Manuela Ané, tecnica dera OFEA, expliquèc es futures modificacions dera normatiua der aranés que plan lèu seràn oficiaus, Dempùs de passar es tramits academics, politics e administratius corresponenti.

Entà acabar, i aguec un debat sus es experiéncias dera docéncia de cada mèstre e s'establiren questions de coordinacion.

## AUÉ, DUSAU NET JOENA TAMB UN CONCÈRT DE SALSA

Organizada pera Oficina de Joenessa deth Consell Generau d'Aran que coordine Àlex Moga, se celebrarà aué era 2au Net Joena tamb un concèrt de salsa a cargue deth grop Unión Latina y sus guayabas.

Com ei d'abitud era entrada serà de franc, e era 'moiguda' començarà entà 24 ores ena Sala Polivalenta de Vielha.



## LÈU 7.000 MÒRTS, MÈS DE 30.000 HERITS E MILÈRS DE SEPULTADI, DARRÈR BILANC DETH TERRATREM DE TURQUIA

E r orror deth terratrem qu'a afectat Turquia seguis creishent implacable en forma de chifres. Segontes eth darrèr recompte dera cellula de Crisi deth Govèrn turc, ja son 6.866 es cadavres recuperadi Dempùs deth seïsme e 33.022 es heridi. Atau madeish, es diaris d'ager parlauen d'entre 30.000 e 35.000 personnes entrampades encara

on es autoritats sanitaries temen era aparicion d'epidèmies; en quauqui edificis desruïdi dera vila d'Izmit se pòt sénter encara quauques veus dejós des roeines.

Es equips de rescat contunhen de trabalhar dia e net entà cercar possibles supervivents que se poguen trobar dejós des rèstes des bastides; eth porta-



entre es tercums.

Quan mès ores passe mès amendrisson es esperances de trobar viues as personnes enterrades, maugrat eth gran esfòr des equips de rescat arribadi de diuèrsi païsi deth mon, includit er Estat espanyol.

Era hortor s'a apropiat des carrers de ciutats com Kojeli, Golcuk e Yalova, a

votz der equip sois d'Ajuda entà desastres, Stefan Kaspar, afirmèc qu'es personnes pòden subrevíuer enquia cinc dies entre es tercums.

Peth sòn costat, eth ministre d'Ahers Estrangèrs turc, Ismail Cem, didec ager que 1.055 experts en sauvament de 19 païsi ja travalen sus eth terren, e se ne demore 1.300 mès.

## AGENDA OCCITANA

### CONCÈRTS

2au Net Joena, **Concèrt de salsa** tamb Unión Latina; tòs 24.00, ena Sala Polivalenta de Vielha  
Concèrt deth cicle **Romanic Musicau**, entà 22.00, ena glèisa de Sant Esteve de Betren

### EXPOSICIONS

Exposicion d'**ART FLORAU** de Pepita Caubet, enquiat 29 d'agost, ena Biblioteca Municipau de Vielha, de 17 a 20 ores.

Exposicion d'**ESCULTURA** de Glòria Corona, enquiat 31 d'agost, ena glèisa de Sant Joan, Arties.

Exposicion, talhèr e venta de **PRODUCTES ARTESANAUS DERA VAL** -husta, flors, ceramica, veire, hormatges, patés...-, ena casa Joan-chiquet, Vilamòs, enquiat 31 d'agost (d'11 a 14 e de 17 a 20 ores).

Exposicion **FLORA I FAUNA DELS PIRINEUS**, enquiat 31 d'agost, en Espui-Vall Fosca (Palhars Jussà).

### UNIVERSITAT D'OSTIU de Tolosa


Regions e pòbles solidaris, tamb era participacion pera tarde deth consellèr e deputat José Luis Boya, e ua conferéncia sus "Accions de govern ena proteccion d'ua lengua minorizada", a cargue de Jusèp Loís Sans, coordinador dera OFEA deth Consell Generau d'Aran.

**25au ESCÒLA OCCITANA D'ESTIU (EOE) en Vilanova d'Òlt**  
09.00 Corsi d'occitan

11.00 Cant, dança e convèrses interdialectaus  
14.00 Talhèrs

21.00 Hèsta occitano-catalana, concèrt tamb Cap Negre e Artistes de Catalunya  
Ath delà d'açò qu'auetz: teatre, cant, dança, libraría e activitats educatiuves entara mainadèra ena Escoleta d'Estiu

**UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU de Prada**, enquiat 25 d'agost



## CULTURA INFORMACIONAU QU'EI CIVISME INFORMACIONAU

A questi dies è agut era oportunitat de liéger er estudi *Literacy Skills for the Knowledge Society*, elaborat pera OCDE a partir des donades der International Adult Literacy Survey, ua enquèsta sus es abilitats informacionaus des ciutadans de 7 païsi dera OCDE (entre es quaus non i figure Espanha). Què s'enten aciu per cultura informacionau (*literacy skills*)? Donc s'enten com "era abilitat d'enténer e emplegar informacion imprimida enes activitats diadères, en casa, en trabalh, e enes actes sociaus, entà pr'amor de complir es objectius d'un, e de desenvolopar eth coneishement e eth potenciu d'un madeish" (p. 14).

Non presentaram pas aciu es detalhs dera enquèsta; sonque didé-vos qu'es enquestadi auien de passar ues pròves de "desvolopament informacionau" (*literacy performance*), o sigue, qu'auien de trobar, distingir o interpretar informacion en un materiau que se les presentaue, com, per exemple, eth huelheton d'un medicament, un mapa d'ua ciutat, un grafic tamb donades economiques, etc. Se definic tres tipes de trabalh: comprenença de pròsa (enténer un tèxte: *prose literacy*), comprension de document (trobar informacion en un document: *document literacy*), e comprension quantitatativa (aplicacions basiques de matematiques: *quantitative literacy*). En cada ua d'agues categories se definiren 5 nivèus de trabalh. Atau, entà cada enquestat ère possible determinar en quin nivèu se trobaue enes tres tipes definidi de desenvolopament informacionau.

Er estudi ei plen de donades, e permet hè-se ua idea des diferéncias entre païsi, entad açò qu'ei cultura informacionau, e auance quauques rasons d'aqueres diferéncias.

Dilhèu era conclusion mès importanta ei qu'entre eth 25 e eth 50% dera poblacion des païsi dera enquèsta non arribe ath lindau de cultura informacionau (*literacy skills*) considerat com eth minim de besonh entà poder respóner as exigéncies dera societat modèrna. Eth païs tamb eth melhor nivèu miei, enes tres tipes de trabalh, qu'ei Suècia.

Er estudi tanben dèishe veir que i a ua relacion dirècta entre es ans d'escolarizacion (*educational attainment*) e era capacitat de desenvolopament informacionau (*literacy performance*). O sigue, qu'a mès educacion, mès cultura informacionau. I a, totun açò, diferéncias remarcables entre es diuèrsi païsi consideradi en estudi: ciutadans de desparièrs païsi tamb eth madeish nivèu educatiu presenten nivèus diferents de trabalh informacionau ena enquèsta.

E un des grafics mòstre quauquarren plan interessant (e, en certa manèra, dejà coneishut): qu'es nivèus mieis de desenvolopament artenhudi pes personnes mès 'educades' des diuèrsi païsi non son pas massa desparièrs entre eri, en tot qu'òc que ne son es nivèus mieis des personnes tamb mens ans d'educacion. O sigue, era principau diferència, entad açò qu'ei cultura informacionau, entre es païsi se tròbe ena diferència de desenvolopament informacionau des ciutadans tamb menor escolarizacion. I a païs, com Suècia, a on es classes mens escolarizades presenten nivèus de desenvolopament informacionau plan

parièrs as qu'artenhen es classes tamb mès ans d'educacion d'auti païsi, com Polònia. Ena existéncia d'ua basa de ciutadans ben educadi podem trapar eth quichaclau der exit d'un païs en aguesta era dera informacion. Per aquerò, eth desenvolopament de politiques entara formacion d'aguesta massa de ciutadans qu'ei fonamentau.

Era relacion dirècta entre ans d'escolarizacion e desenvolopament informacionau non empedegue que ciutadans tamb pògui ans d'escolarizacion artenhen en quauqui païsi

gue, qu'a mès educacion, mès salari. Qu'açò sigue atau pòt èster per dues rasons: prumèra, porque ua màger educacion balhe era qualificacion entà accedir a determinadi lòcs melhor retribuïdi (qu'eth titol sigue ua restriccion d'entrada de candidats). E, dusau, porque ua màger educacion permet pressuposar un nivèu superior de coneishements e d'abilitats (çò qu'era experiéncia mos ditz que non ei exactament cèrt).

En madeish orde individuau, mès tanben tamb implicacions sociaus, er estudi mòstre

es mès dispausades a participar en esquèmes formatius, quan qui mès ac aurie de besonh son es personnes tamb un nivèu mès baish. Que i a fòrça conclusions qu'aciu non podem pas resumir.

Er estudi resulte fòrça practic, porque dèishe clara era relacion entre educacion e desenvolopament informacionau, e mòstre que i a diferéncias importantes entre es païsi entad açò qu'ei eth nivèu de cultura informacionau des sòns ciutadans. En aguesta diferència se basarà, ath mèn vejaire, era diuèrsa sòrt des païsi ena aventura dera societat dera informacion. Païsi tamb ciutadans mès cultes informacionaument auràn mès possibilitats d'exit, çò que vò díder que les poderàn aufrir un nivèu de vida adequat. E çò de madeish s'aplique enes empreses: assegura-te qu'es tons emplegadi volguen apréner, e hè possible qu'aprenguen, que sàpien cercar, manejar e espleitar idees entà generar naui productes e servicis. Tota ua agenda entàs pròplèus dètz ans...

Entà artenhe'c que cau enténer -com tanben ditz er estudi- qu'era cultura informacionau -qu'apréner- ei un ahèr de toti (*literacy is everyone's concern*). Entad aquerò, dilhèu cau passar d'un enfocament en 'analfabetisme' informacionau (enfocament per passiu) entà un en 'alfabetisme' informacionau (enfocament per actiu).

Pòt semblar que se tracte de çò de madeish, mès non ac ei pas. Darrèr d'açò que i a ua question d'accent: de 'combàter' un mau (analfabetisme), a premòir un ben (alfabetisme). Perque ua des conclusions der estudi ei que, maugrat qu'ei cèrt que se pòt definir politiques entà aumentar era cultura informacionau des ciutadans, resulte mès important desenvolopar ua cultura sociau der aprendissatge. Tamb aquerò se vò díder qu'es ciutadans entenguen qu'apréner permanentament ei fonamentau, tant entara melhora (o mantienement) der estatus sociau de cadun, com entà assegurar es condicions optimes de benestar ena societat. Era 'despena' educatiua que la cau veir, per tant, coma 'inversion' educatiua, tant a nivèu personau, organizacionau, coma nacionau.

Ei coma se siguesse de besonh un nau tipe de civisme, eth civisme informacionau: toti comprometudi en generar melhor informacion, en facilitar era sua localizacion, en ensenhar a entené-la, en èster exigents entad açò que tanh ara sua qualitat, etc. Era societat comprometuda tamb eth coneishement. Eth coneishement coma valor sociau.

E en açò toti qu'auem ua responsabilitat. E ei que s'un vò qu'era sua ciutat estigue límpia non a de demorar a que passen es escampaires: eth madeish a de començar a arremassar es papèrs que se tròbe. Dera madeisha manèra qu'era limpresa ei un ahèr de toti, eth respecte entath coneishement coma valor personau e economic tanben ac serà plan lèu.

**Alfons Cornellà**  
ESADE Barcelona  
*Quaderns Digitals*



nauti nivèus de desenvolopament informacionau. Ei eth cas de païsi com Suècia, Alemanha o es Païsi Baishi. Aquerò pòt indicar era importància qu'an es esquèmes de formacion contunhada entà adults en aguesti païsi. O sigue, qu'era educacion amie entà ua màger cultura informacionau, maugrat qu'aguesta non ei pas era unica rota possibla.

Es joeni mòstren, coma mieja e en toti es païsi, màgers nivèus de desenvolopament informacionau qu'era gent mès grana, çò qu'ei logic pr'amor qu'an agut fòrça mès ans d'escolarizacion. Mès qu'era escòla non ac ei pas tot. Era influéncia des pairs en desenvolopament deth trabalh informacionau des hilhs tanben resulte clara ena enquèsta. Pairs tamb mès cultura an hilhs tamb mès cultura. Joeni tamb eth madeish nivèu educatiu presenten nivèus desparièrs de desenvolopament informacionau segontes era sua basa culturau (e, amassa tamb tot açò, eth nivèu sòcioeconomic des pairs).

Enquia ara non s'a plantejat per qué resulte tan important eth desenvolopament informacionau. Aguest tèma ei tractat ena següenta part der estudi. En nivèu des individus, era principau conclusion ei qu'en toti es païsi i a ua relacion dirècta entre eth nivèu educatiu artenhut e eth nivèu salario en trabalh. O si-

que personnes tamb màger nivèu de desenvolopament informacionau presenten mens incidéncia de desocupacion. O sigue, qu'a mès cultura informacionau, mens possibilitats de caumatge. De hèt, aguestes donades dilhèu mos diden qu'a mès cultura informacionau mès capacitat entà adaptà-se, entà apréner, entà respóner as reptes de cambi en trabalh. A mendra cultura informacionau, mens capacitat d'aprendissatge e d'adaptacion. Enes joeni, a mens educacion mès desocupacion. Açò qu'ei vedible.

I a ua auta part der estudi dedicada ar aprendissatge contunhat (*lifelong learning*). En aguest punt s'incidís ena importància des inversions des empreses ena educacion e formacion des sòns emplegats. E se ditz qu'er exit der esfòrc que hè un emplegat entà apréner causes naues non depen sonque deth sòn nivèu d'estimul, senon tanben dera exigéncia deth sòn lòc de trabalh. En d'autes paraules, s'eth trabalh non t'exigis desenvolopar es tues abilitats, quin estimul as entà aumentà-les? S'era empresa demore des sòns emplegats qu'actúen coma robòts sense idees, entà qué servís educà-les?

Un autre problema enes empreses ei que son justament es personnes tamb mès naut nivèu educatiu (professionaus, tecnicus e directius)

**Implica-te ena aventura d'assolidar era premsa ena nòsta lengua!**

**ETH DIARI**

**HÈ-TE SOSCRIPTOR**

**ER ARANÉS QU'EI PATRIMÒNI DE TOTI**

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.

Edite ETH DIARI

Família Colomines

Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:

Aula Europea des Pirineus (Val d'Aran)

Carrer Doctor Manel Vidal

locau num.5

(Darrèr edifici/ Ath cant der Espitau)

25530 Vielha-Val d'Aran

Telèfon: 973641772

Fax: 973640871

E-mail vivenciaaranesa@ctv.es

Equip de correctors: Xavier Gutierrez.

Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.